

CRNA GORA
S K U P Š T I N A
ZAKONODAVNI ODBOR

Broj: 12-1/15-1/7

EPA: 903 XXV

Podgorica, 23. septembar 2015. godine

SKUPŠTINI CRNE GORE

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Zakonodavni odbor, sa sjednice održane 21. septembra 2015. godine, podnosi

IZVJEŠTAJ

O RAZMATRANJU PREDLOGA ZAKONA O BEZBJEDNOSTI HRANE

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona, sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.
2. Odbor je, sa 8 glasova „za”, ocijenio da je Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
3. Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

Amandman 1

U članu 5 stav 1 riječ „Izrazi” zamjenjuje se riječima: „Pojedini izrazi”.

Amandman 2

U članu 9 stav 1 alineja 19 poslije riječi „sličnim” riječ: „PCB-a” zamjenjuje se riječima: „polihlorovanim bifenilima (u daljem tekstu: PCB)”.

Amandman 3

U članu 50 stav 1 riječ „objekta” briše se.

Amandman 4

U članu 73 stav 4 riječi: „polihlorovanih bifenila (u daljem tekstu: PCB)” zamjenjuje se riječju „PCB-a”.

Amandman 5

U članu 105 st. 5 i 6 mijenjaju se i glase:

„(5) Ukoliko granični inspektor zabrani uvoz pošiljke hrane ili hrane za životinje, o tome obavještava organ uprave nadležan za poslove carine i Organ uprave.

(6) Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju i države članice Evropske unije o zabrani uvoza pošiljke, nalazima, identitetu i krajnjim odredištu pošiljke putem RASFF-a.”.

Amandman 6

U članu 119 st. 1, 2 i 3 poslije riječi: „kaznom” dodaju se riječi: „u iznosu”.

PREDSTAVNIK PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASIO SE SA AMANDMANIMA ODBORA PA ISTI, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, POSTAJU SASTAVNI DIO PREDLOGA OVOG ZAKONA i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

4. Odbor je konstatovao, da je ovaj Predlog zakona potrebno donijeti u skladu sa Amandmanom IV stav 1 na Ustav Crne Gore, kojim je propisano da Skupština većinom glasova svih poslanika, donosi zakone kojima se uređuje, između ostalog, način ostvarivanja sloboda i prava građana.
5. Odbor predlaže Skupštini da usvoji Predlog ovog zakona.

Odbor je konstatovao da u Predlogu zakona postoje slovne i pravno-tehničke greške koje, u pripremi zakona za objavljivanje, treba otkloniti. Predstavnik predlagača zakona se saglasio sa navedenom konstataciom, a navedene ispravke glase:

- U članu 3 stav 2 riječ „kontolnim” zamjenjuje se riječju „kontrolnim”
- U članu 5 stav 1 tačka 7 riječ „naveliko” zamjenjuje se riječima „na veliko”
- U članu 9 stav 1 alineja 5 riječ „namjenjenoj” zamjenjuje se riječju „namijenjenoj”, a u alineji 11 riječ „dugih” zamjenjuje se riječju „drugih”.
- U članu 27 stav 2 alineja 2 riječ „ispručio” zamjenjuje se riječju „isporučio”
- U članu 35 stav 1 alineja 4 riječ „daprimjenjuje,” zamjenjuje se riječima: „da primjenjuje” , a u alineji 7 riječ „higijenskezahtjeve” zamjenjuje se riječima: „higijenske zahtjeve”
- U članu 38 stav 1 alineja 3 riječ „snadbjevaju” zamjenjuje se riječju „snabdijevaju”
- U članu 41 stav 2 alineja 7 riječ „primijene” zamjenjuje se riječju „primjene”
- U članu 70 stav 6 poslije riječi „tržište” veznik „i” briše se.
- U članu 73 stav 3 riječ „životinjemože” zamjenjuje se riječima „životinje može”
- U članu 85 stav 1 veznik „i” zamjenjuje se veznikom „i”
- U članu 94 stav 2 riječ „usagalašenosti” zamjenjuje se riječju „usaglašenosti”
- U članu 112 stav 1 riječ „biljavrši” zamjenjuje se riječima: „bilja vrši”
- U članu 116 stav 2 riječ „za” zamjenjuje se riječju „sa”
- U članu 117 stav 1 tačka 4 alineja 2 riječ „prerad” zamjenjuje se riječju „prerade”, a u tački 6 riječ „povlačenja” zamjenjuje se riječju „povlačenja”

- U članu 118 stav 1 alineja 2 riječ „predostrožnost” zamjenjuje se riječju „predostrožnosti”
- U članu 119 stav 1 tačka 8 riječ „obezbijedi” zamjenjuje se riječju „obezbijedi” , u tački 10 riječ „izmijene” zamjenjuje se riječju „izmjene”, u tački 18 riječ „hraniiz” zamjenjuje se riječima: „hrani iz” , u tački 21 veznik „i/ili” zamjenjuje se veznikom „i/ili” u tački 26 riječ „i/ilidruge” zamjenjuje se riječima: „i/ili druge” u tački 31 poslije riječi „prerade” veznik „i” briše se.

Za izvjestioca Odbora određena je poslanica Maida Bešlić, članica Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Džavid Šabović